

**MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA**

**IZMEĐU**

**REGULATORNOG TIJELA ZA TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE KOSOVO**

**I**

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POSTANSKU DJELATNOST CRNE  
GORE**

**MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU U OBLASTI ELEKTRONSKIH  
KOMUNIKACIJA**

**IZMEĐU**

**REGULATORNOG TIJELA ZA TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE KOSOVO**

**I**

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POSTANSKU DJELATNOST  
CRNE GORE**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (Agencija) i Regulatorno tijelo za telekomunikacije Republike Kosovo (TRA), u daljem tekstu „Potpisnice“,

Potpisnice Memoranduma o razumijevanju na ovaj način izražavaju svoju saglasnost da sarađuju u cilju razmjene informacija i iskustva, kao što slijedi:

**Član 1**

Potpisnice Memoranduma će redovno razmjenjivati informacije koje se odnose na razvoj politike i strategija za elektronske komunikacije.

**Član 2**

Potpisnice će takođe redovno razmjenjivati informacije o nacionalnim zakonima i propisima o elektronskim komunikacijama, uključujući sve njihove izmjene i dopune.

**Član 3**

Potpisnice će razmjenjivati sve javno dostupne podatke o svojim aktivnostima i nacionalnim tržištima elektronskih komunikacija. Ovi podaci će se ažurirati na godišnjem nivou.

**Član 4**

Sastanci delegacija stručnjaka mogu se održavati po potrebi, da bi se proučili tehnički, pravni i drugi aspekti regulatornih aktivnosti na nacionalnom nivou.

**Član 5**

Potpisnice će, po potrebi, jedna drugu obavještavati i dostavljati jedna drugoj pozive na međunarodne simpozijume i konferencije koje se organizuju pod njihovim pokroviteljstvom.

## Član 6

Visoki predstavnici Potpisnica će se sastajati da bi utvrdili prioritete saradnje u okviru ovog Memoranduma u narednom periodu, razmijenili mišljenja i, po potrebi, dogovorili zajedničke aktivnosti na evropskim i drugim međunarodnim forumima i organizacijama u vezi sa sektorom elektronskih komunikacija.

## Član 7

Potpisnice će na dvogodišnjem nivou razmatrati rezultate i svoju saradnju prema ovom Memorandumu o razumijevanju. Ako bude potrebno, Potpisnice će razmotriti potrebu za poboljšanjem saradnje i dati odgovarajuće predloge za izmjenu sadržine ovog Memoranduma o razumijevanju.

## Član 8

Odredbe ovog Memoranduma nisu pravno obavezujuće za Potpisnice, neće se tumačiti kao sporazum po međunarodnom pravu i neće podrazumijevati prava i obaveze u sferi međunarodnog prava.

## Član 9

Uz saglasnost obje Potpisnice, u tekst Memoranduma mogu se unijeti dopune i izmjene, dokumentovane kao protokoli, koji čine sastavni dio ovog Memoranduma.

## Član 10

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na dan koji je utvrđen u tekstu dolje i može ga raskinuti svaka Potpisnica jedan (1) mjesec dana nakon što o tome dostavi obavještenja drugoj Potpisnici.

Ovaj Memorandum ne treba da bude restriktivan u smislu vrsta saradnje koja je moguća između Agencije i TRA. Predviđa se da će se on s vremena na vrijeme dopunjavati sa nastankom novih mogućnosti i sa promjenom situacije, a njegov je cilj da predstavlja polaznu tačku za zajedničko djelovanje.

Svojim potpisima dolje, predstavnici Agencije i TRA se slažu da počnu da grade odnose saradnje kroz zajedničke aktivnosti, kao što su one koje su opisane u odredbama iz prethodnih članova, i druge koje se mogu dogovarati s vremena na vrijeme.

Sačinjeno u Prištini, Republika Kosovo, dana 12 marta 2010. u dva originalna primjerka koji će biti na engleskom jeziku i dva primjerka na zvaničnim jezicima ove dvije države, koji će biti isti kao originalni primjerci sačinjenim na engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvog odstupanja, prilikom tumačenja ovog Memoranduma, važiće tekst na engleskom jeziku.

**U ime Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore**

**U ime Regulatornog tijela za telekomunikacije Republike Kosovo**

**Zoran Sekulić - Executive Director**

**Ekrem Hoxha - Chairman/CEO**

